



Сэтинни 30 күнэ 2021 сыл  
БЭЭДИТЭЭБИ №4 дээх «Туллукчаан» оюу саада

## Байанай ыйыгар аналаах «Байанайдаах сонордьуттар»

### эти – хааны чэбдигирдэр аралдытыны сценарий

**Сыала:** Байанай ыйыгар анаан ыытыллыбыт үлэни түмүктээхин. Саха киһитин төрүт дьарыга булт туһунан оюолор билиилэрин чингэтий, өбүгэлэр үгэстэрин, булт сиэрин-туумун салгыы билиһиннэрий. Айылбаја тапталы, харыстабыллаах сыһыаны иитии. Булчут киһи этэ-сиинэ чэбдик, бэйэтин кыанар, тулуурдаах буолар диэн өйдөбүлү биэрий.

#### Туттуллар тэриллэрэ:

1. Оонньюур балыктар
2. Сыал бырађарга аналаах мишень
3. Хайыһардар (2 роса бытылкатыттан оноһуллубут хайыһар)
4. Булчут туттар тэриллэрэ (рюкзак, чүмэчи, испиискэ, иһит-хомуос, быһах, саа, хапкаан, туһах, ботуруон,)
5. Илим, куйуур, туу, туһах, хапкаан –хартыыннаннан көрдөрүү.
6. Кыыллар суоллара, кыыллар кутуруктарын ойуута.
7. Мастан быһыллыбыт дулбалар

#### Буолар сирэ: спортивнай саала

#### 1. Тэрээхин чаас.

**Ыытааччы:** Сэтинни ыйа сахаларга – Байанай ыйа диэн ааттанар. Бу ыйга булчуттар ыраах бултуу-алтыы баралар. Күндү түүлээби эккирэтэллэр, эһекээннэригэр үөмэлэр, аяах туталлар. Оту-маһы алдъатыам суюа, наадыйарбын эрэ ылышам диэн андајар этэллэр. Саха булчута бултаан дьиэ көргөнин иитэр-аһатар, таныннаар.

Бүгүн биһиэхэ үөрүүллээх күн Баий Барылаах Байанайбыт күнэ. Утүөкээн үгэстээх, Сээркээн сэһэннээх, өттүк харалаах Баий Байанай бырааһынныгынан эжэrdэлиибит уонна аралдытыыга ынырабыт.

Хомођой хоһоон аађан иһитиннэриэхпит, ырыа ыллыхпыт.

## **«Булчуту бултка тэрий»**

Ханык баҕарар булчут бэйэлэрэ миинэр көлөлөөх уонна қыһынгы тонгуу хаарга атахтарыгар кэтиллэр хайыһардаах буолаллар. Ол хайыһардарынан түргэнник сүүрэр, сырылыыр буолуохтаахтар. Онон билигин ким сымса, түргэн атахтааҕын билиэхпит.

## **«Хайыһарынан хаамтарыы»**

Булчут қыраҕы хараахтаах, эрчимнээх илиилээх буолар. Ким саамай сыйтыы хараахтааҕын, сымса илиилээбин билиэхпит.

## **“Сыал ытыы” (Сыал быраҕыы)**

Булчут бултуур қылларын суолларынан, сылдъар майгыларынан эндэппээккэ билэр буолуохтаах, киитэрэй, мындыр өйдөөх буолар.

**«Кыылы кутуругунан эбэтэр суолунан бул» (Ойуунан көрдөрүү эбэтэр презентация).**

Булчут бултуу бардаына араас көһүппэтэх мэһэйдэрин, ыараххаттары көрсүөн син, ол иһин кини эрдэттэн бэйэтигэр эрэллээх, сыйтыы- сымса, кытыгырас буолуохтаах. Билингни күрэхпит онно ананар.

## **“Дулҕалаах сиринэн”**

Булчут балыктыыр эмиэ аналлаах. Сайын туулаан, илимнээн дьоннорун аһаталлар, қыһын мухалаан, куюуурдаан. Билигин биһиги эмиэ балыктыахпыт.

## **“Балыктааһын”**

**Ыытааччы:** Байанай көрү-нары таптыыр. Ол иһин кинини үөрэн-көтөн, үчүгэйдик туттан көрсөллөр. Биһиги эмиэ үөрүөбүн!

## **З чаас Түмүк чаас**

Түмүк. Биһиги аар тайбабытын, тулалыыр айылҕабытын мэлдүй харыстыаҕын! Оччоҕо эрэ көтөр-сүүрэр үксүү туруо, Баай Байанайбыт араас булдунаан қүндулүү туруо!

## **Хохон «Баай Байанай»**

Барылаах байанай ыйа, бэлэхтээх күннэрэ үүнүүлэр,  
Булчуттар бижириир күүтүүлээх кэмнэрэ.  
Баай хара тыа иччитэ, булт сонорун кэтэхэн,  
Бэркэ инийн, чуумпуран, бүччүмнүк күүтэр долгуйан.  
Булчут кэрийн баастарын, билэр сылдыбыт ыырдарын,  
Биир-биир сүөргүүтүе айатын, бүөмнээн ууруођа мэнэтин.  
Байанай ыйын баттаан, бултуођа буурбаттан иннибэkkэ.  
Бииртэн биир үөрүү тосхойуо, булчуу күндүлүе Байанай.

## **Музыка тыаһыыр “Дъөhөгөйүм ођото”**

**Ыытааччы:** Билигин биыги, тыађа бултуу барыахпыт иннинэ ойуур олођун төhө билэргитин билиэхпит уонна таабырыннаhан ылыахпыт

- ✓ От-мас аһылыктаах ойуоккаан ођонньор баар үhү (Куобах)
- ✓ Кыһын кэллэбинэ кыһалбата кыччыыр баар үhү. (Эhэ)
- ✓ Ким кыһын ойуурга аччык кэрийэ сылдьарый? (Бөрө)
- ✓ Сыһыыга сырбас баар үhү. (Саһыл)
- ✓ Тиит тирэхтээх тинсирики сүүрүк баар үhү. (Тиин)
- ✓ Тор-тор торулуур маһы тонсуйар баар үhү (Тонсођой)
- ✓ Быыкайкаан сүөhү сүүс көмүс маннныаты сүгэ сылдьар үhү.  
Кынаттаах да көппөт, айахтаах да сангарбат баар үhү. (Балык)
- ✓ Ууга олохтоох, от аһылыктаах кыл баар үhү (Андаатар)
- ✓ Отонноођор оччугуй, ођустаађар күүстээх баар үhү (Буулдья)
- ✓ Баһаам элбэх аанынан ким да тахсыбат үhү (Илим)
- ✓ Бииргэ мииинниллэр икки ат баар үhү (Хайыhар)

## **2. Сүрүн чаас.**

Аан мянгийн хомунан балларыгар булчуттар илдье баар тэриллэрин хомуналлар. Өйүө, ыһык ылаллар. Ођолор, билигин булчут туттар тэрилин төhө билэргитин көрүөхпүт. Манна араас булчуттар, балыксыттар туттар тэриллэрэ бааллар ону ааттыы-ааттыы булчут үрүкзээгэр уган иниэхтээххит. Ким сөпкө ааттаан, булан укпут киhi ол кыайар.